

PISMENA IZJAVA

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj : _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta _____ ili _____ podnosioca _____ zahtjeva _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili podnosioca zahtjeva), ID broj : _____ (popunjava samo ko ima registrovano privredno društvo ili obrt), čije sjedište/prebivalište se nalazi u _____ (grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat/podnosioc zahtjeva na raspisanom javnom pozivu _____ (Navesti tačan naziv i javnog poziva), a kojeg provodi Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo putem imenovane Komisije, pod **punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Da ću u roku od 30 dana nakon objavljivanja rang liste u slučaju da sam tako rangiran na rang listi da mi se dodjeljuje taksi oznake za prijevoz lica sa invaliditetom, **izvršiti nabavku vozila sljedećih karakteristika, i to:**

-da posjeduje opremu i uređaje iz st. (1), (2) i (3) člana 10. Pravilnika o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojim se obavlja pojedine vrste prijevoza (»Službene novine Federacije BiH« broj: 51/06, 79/06 – Isp., 11/09, 56/10, 79/11 i 49/13) taksi vozila za prijevoz lica sa invaliditetom može biti putničko vozilo (klasifikovano kao AF – višenamjensko vozilo ili SH – vozilo prilagođeno za invalidska kolica) sa pet sjedišta (1+4) koje je posebno prilagođeno prijevozu lica sa invaliditetom u kolicima i koje posjeduje:

- motor euro norme najmanje _____,
- platformu ili lift za olakšan ulazak i izlazak lica u kolicima,
- sigurnosni pojas za vezivanje kolica ili drugi sigurnosni mehanizam za sprječavanje pomjeranja kolica za vrijeme vožnje vozila,
- dva električna španera,
- dva mehanička španera,
- alarm za upozoravanje vozača kojim se daje signal iz prostora u kojem se prijevozi lica u kolicima,
- znak pristupačnosti kojim se obilježava vozilo u kojem se prijevozi lica sa invaliditetom
- godine proizvodnje _____,
- pogonskog goriva _____.

2. Saglasan sam da u slučaju da u roku od 30 dana ne izvršim nabavku vozila u skladu sa podacima datim u ovoj izjavi budem brisan sa rang liste tako da se smatra da nisam dostavio traženu dokumentaciju.

Izjavu dao :

Mjesto i datum davanja izjave :

Potpis i pečat nadležnog organa :

PISMENA IZJAVA

Ja, niže potpisani _____ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____ izdatom od _____, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili podnosioca zahtjeva _____ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili podnosioca zahtjeva), ID broj : _____ (popunjava samo ko ima registrovanu privredno društvo ili obrt), čije sjedište/prebivalište se nalazi u _____ (grad/općina), na adresi _____ (Ulica i broj), kao kandidat/podnosioc zahtjeva na raspisanom javnom pozivu

_____ (Navesti tačan naziv javnog poziva), a kojeg provodi Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo putem imenovane Komisije, pod **punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

IZJAVLJUJEM

1. Da ću u roku od 30 dana nakon objavljivanja rang liste u slučaju da sam tako rangiran na rang listi da mi se dodjeljuje taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom, **izvršiti registraciju za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza.**

2. Saglasan sam da u slučaju da u roku od 30 dana ne izvršim registraciju za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza u skladu sa ovom izjavi budem brisan sa rang liste tako da se smatra da nisam dostavio traženu dokumentaciju.

Izjavu dao :

Mjesto i datum davanja izjave :

Potpis i pečat nadležnog organa :